



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2015
MOPHATO 3 SETSWANA PUO YA GAE
TEKO**

MADUO: 40

MADUO	
--------------	--

NAKO: ura e le 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti di le 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (sk. 3A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE	
-----------------	--

MOSETSANA	
------------------	--

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e, e na le ditsebe di le 11 ntle le letlharekapeso.


Ditaelo go morutwana:

1. Buisa ditaelo tsotlhe le dipotso ka kelotlhoko.
2. Morutabana o tla go etelela pele ka ditirwanakatiso.
3. Arabela dipotso tsotlhe mo diphatleng kgotsa mo diforeimeng tse di neetsweng.

Ditirwanakatiso

1. Dira (x) mo lebokosong la tlhaka e e fa godimo ga lefoko le le nepagetseng.

Se ke ...



A	B	C	D
ntšwa.	kgomo.	kgogo.	katse.

2. Dipolelo tse di latelang di re bontsha mokgwa o re tlahapang meno a rona ka teng. Tlhomaganya dipolelo 1-4 mo mabokosong go bontsha tatelano e e nepagetseng ya go tlhapa meno.

Kolobetsa boraše j wa meno.	
Tsukula legano.	
Gotlha meno.	
Tshasa sesepe sa meno mo borašeng.	

O arabile sentle fa o tlmagantse ka nepagalo dinomoro: 1, 4, 3, 2

3. Sekeletsa tlhaka e e bapileng le karabo e e nepagetseng. Bontsi ba lefoko 'ngwana' ke eng?

- A banna
- B bala
- C bana
- D baka

O arabile sentle fa o sekeleditse tlhaka ya 'C'.

Mo tekong ya gago, o tla araba dingwe tsa dipotso tse dintsi tse ditshwanang le tse o fetsang go di dira.

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.

Buisa kang le go araba dipotso 1-9.

Ka letsatsi la bo 18 Phukwi 1918, go ne ga tsalwa ngwana wa mosimane wa moXhosa mo motseng o o didimetseng o o bidiwang Mvezo. Leina la gagwe e ne e le Rolihlahla Mandela. O goletse kwa Qunu a nna le mmaagwe Nosekeni, rraagwe Gadla le bokgaitadie Baliwe, Nothusile le ba bangwe. Rolihlahla o ne a disa dikgomo le go tshameka le basimane mo motseng.

E rile a le dingwaga di le supa (7), a simolola go tsena sekolo kwa Methodist Mission. Morutabana wa gagwe o ne a mo raya leina la Nelson. Morago ga go falola mophato wa bosupa (7), o ne a ya kwa sekolong sa hosetele kwa a falotseng mophato wa marematlou (12) gona. O ne a ithutela dithuto tsa semolao, a aloga dingwaganyana morago ga moo j aaka Mmuedi.

Mandela o ne a ikgolaganya le ANC mme a tshwarelwa go lwela kgolosego le tekatekano ya maAforikaborwa otlhe. O ne a romelwa kwa kgolegolong ya Robben Island. O ne a gololwa morago ga dingwaga di le 27.

Ka ngwaga wa 1994, o ne a nna moporesidente wa ntlha yo o tlhophilweng ka temokerasi mo Aforikaborwa. Nelson Mandela o ne a rata batho le bana mo go feteletseng. O ne a itsege j aaka Tata, leina le le rayang gore 'Rre'. Tata o tlhokafetse j aaka mogaka, ka di 5 tsa Sedimonthole 2013, a le dingwaga di le 95.



[Entshitswe mo bukeng ya *Long Walk to Freedom*]

1. Setlhogo se se maleba sa kang e ke sefe?

.....

2. Sekeletsa tlhaka e e bapileng le karabo e e nepagetseng.
Ke mang moanelwamogolo mo kgannyeng e?

- A Nosekeni Mandela
- B Nelson Mandela
- C Gadla Mandela
- D Baliwe Mandela

3. Dira letshwao (✕) mo lebokosong go bapa le karabo e e nepagetseng.
Mandela e ne e le moporesidente wa naga efe?

Amerikaborwa	
Aforikaborwa	
Arabiaborwa	
Asiaborwa	

4. Bontsha tatelano e e nepagetseng ya ditiragalo mo kgannyeng.
Tlhomaganya dipolelo 1-4 mo mabokosong go bontsha tatelano e e
nepagetseng ya di tiragalo.

O ne a nna moporesidente ka 1994.	
Ka letsatsi la bo 18 Phukwi 1918, go ne ga tsalwa mosimanyana wa moXhosa.	
Morutabana wa gagwe o ne a mo raya leina la Nelson.	
Tata o tlhokafetse e le mogaka.	

5. Goreng Nelson Mandela a ne a rometswe kwa kgolegelong?

O ne a rometswe kwa kgolegelong gone.....
.....
.....

6. Goreng batho ba ne ba bitsa Nelson Mandela 'Tata'?

Ke akanya e le ka ntlha ya.....
.....
.....

7. Buisa:

7.1 Letlhaodi ke lefoko le le tshaolang dilo go ya ka mmala, palo le popego.
Sekeletsa matlhaodi a le **mabedi** mo polelong.
Mosimane yo monnye o ne a tsalelwa kwa motseng o o didimetseng.

7.2 Leina ke lefoko le lekayang dilo mo polelong. Sekeletsa maina a le **mabedi**
mo polelong.
Nelson o ne a tshameka le basimane.

7.3 Lekopanyi ke lefoko le le kopanyang dipolelo di le pedi kgotsa go feta.
Sekeletsa lekopanyi le le **lengwe** mo polelong nngwe le nngwe.
a. Nelson Mandela o ne a rata batho le bana mo go feteletseng.
b. Leina la gagwe e ne e le Rolihlahla mme morutabana wa gagwe o ne a
mo naya leina la Nelson.

8. Kwalolola dipolelo tse di latelang ka

8.1 pakaphethi.

Bokgaitsadie ba nna kwa Qunu.

.....
.....
.....

8.2 pakatlang.

O lwela kgolobosego.

.....
.....
.....

9. Kwalolola dipolelo. Tsenya matshwao a **mabedi** a puiso mo polelong e nngwe le e nngwe.

9.1 tata o tlhokafetse e le mogaka

.....
.....
.....

9.2 A mmaagwe rraagwe le bokgaitsadie ba ne ba nna kwa Qunu

.....
.....
.....

9.3 Morutabana wa gagwe o rile, nelson tlaa kwano.

.....
.....
.....

10. Tlatsa dipolelo tse di latelang ka lefoko le le tlogetsweng.

10.1 Basimane ba tshameka ka dithobane.

fela

Mosimane..... tshameka ka dithobane.

10.2 I tumeleng o ya kwa sekolong.

fela

I tumeleng le Thato ya kwa sekolong.

11. Makwalotshwana ke mafoko a a dumisiwang le go peletwa ka go tshwana, mme fela a na le bokao j o bo farologaneng.

Kwala dipolelo di le **pedi** ka lefoko 'nama' go bontsha fa le na le bokao j o bo farologaneng.

11.1 nama


.....

11.2 nama

.....

12. Lebelela ditshwantsho mme o feleetse dipolelo.


12.1 Mmaagwe Mosidi o sega borotheo ka



12.2 Mosimane o raga kgwele ka



12.3 Pitso o rata go j a nama ya



13. Lebelela papatso mme morago o arabe dipotso 13.1 le 13.2.



[Modi wa tshedimosetso: DBE]

13.1 Sekeletsa tlhaka e e bapileng le karabo e e nepagetseng.

Lebenkele le bapatsa dikwalelo dife?

Lebenkele le bapatsa ...

A diphensele le diapole.

B dinomoro le ditlhaka.

C dibuka tsa sekolo le difatlhego tse di nyenyang.

D diphensele, rula, raba le dibuka tsa sekolo.

13.2 Feleletsa polelo e e latelang.

Difatlhego tse di nyenyang mo papatsong di re lemosa gore go boela sekolong go dira gore bana ba ikutlwe ba

14. Buisa lenaane, mme o arabe dipotso 14.1-14.3.

Lenaane la ditiro la Morutabana wa Mophato 3		
Leina	Mosupologo le Laboraro	Labobedi le Labone
Mme Gopane	Tiro ya morutwana yo a laolang pharakano	Tiro ya lebala la motshameko
Mme Koloji	Tiro ya lebala la motshameko	Tiro ya morutwana yo a laolang pharakano
Rre Seopela	Ikatiso ya metshameko	Dikopano
Mme Abea	Thuso ya potlako	Thuso ya potlako
Rre Noge	Dikopano	Ikatiso ya metshameko

[Modi wa tshedimosetso: DBE]

14.1 Mme Gopane o dira tiro ya go laola pharakano.

Ke mang gape yo o dirang tiro ya go laola pharakano?

.....
























14.2 Ke mang yo o dirang tiro e e tshwanang go simolola ka Mosupologo go fitlha ka Labone?

.....

14.3 Rre Seopela o tshwara leng dikopano?

.....

15. Buisa kerafo le go araba dipotso 15.1 le 15.2.

Ditiro tsa barutwana					
Palo ya barutwana	8				
	7				
	6				
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
	puiso	mokwalo	thalo	kopelo	

[Modi wa tshedimosetso: DBE]

15.1 Dira letshwao (✘) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Tshwantshanya ditirwana. Bontsi ba barutwana ba itumelela tiro e feng?

mokwalo	sethalo	puiso	kopelo
---------	---------	-------	--------

15.2 Dira (✘) mo lebokosong la tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Ke barutwana ba le ba kae ba itumelelang mokwalo?

A	B	C	D
8	5	4	3

